

Primjer 8:

8-1

Trgovinsko preduzeće na veliko "Novito" imalo je sljedeći promet na dan 10.10.t.g.

Naziv računa	Promet dugovne strane	Promet potražne strane
Roba u prometu na veliko	90.000	10.000
Ukalkulisana razlika u cijeni	10.000	40.000
Roba na putu	30.000	
Tekući račun	52.000	
Akcijski kapital obične akcije (100.000 akcija)		125.000
Dugoročni krediti		10.000
Kupci u inostranstvu (ino- kupci)	5.000 (5.000\$ po kursu 1\$:1€)	
Dobavljači u zemlji	2.000	4.000
Rezervisanja	10.000	15.000
Građevinski objekti	50.000	
I.V. građevinskih objekata		30.000

Prenijeti promet na račune glavne knjige a zatim hronološki i sistematski proknjižiti sljedeće ekonomske promjene uz pretpostavku da je obračunski period 6 mjeseci:

1. Ino kupci su uplatili 5000\$ za izmirenje duga. Srednji kurs strane valute u odnosu na izvještajnu valutu na dan uplate bio je 1\$=0,7€
2. Po prijemnici br.4 primljena je roba na puta u vrijednosti 30.000€. Troškovi prevoza po fakturi br.7 su 1.000€, a PDV za usluge prevoza iznosi 190€. Roba je smještena u objekte za promet robe na veliko. Prodajna vrijednost primljene robe je 40.000€. Sastaviti zbirnu kalkulaciju primjeljene robe
3. Prema fakturi br.12 i otpremnici br.12/1 prodali smo kupcu $\frac{1}{2}$ zaliha robe. Faktura glasi na iznos 71.400€ (od toga PDV iznosi 11.400€). Kupcu je odobren kasa skonto 1/3, n/8.
4. Kupac je uplatio cjelokupni dug po fakturi br.12 na tekući račun preduzeća u roku od 3 dana.
5. Dobavljač, kojem dugujemo 2.000€ obavještava nas knjižnim pismom da je naknadno odobrio sezonski rabat u iznosu od 100€.
6. Nadležni organ je donio sljedeće odluke o rashodovanju građevinskog objekta koji je potpuno otpisan, čija je nabavna vrijednost 20.000€
7. Na osnovu zapisnika tržišni inspektor je izrekao kaznu u iznosu od 100€.
8. Obračunati troškove amortizacije građevinskih objekata ako je procijenjeni vijek trajanja 16 godina, a usvojen je linearni metod otpisa.
9. Primljena je faktura od serviseru za opravku proizvoda u garantnom roku na iznos 714€. Troškovi servisiranja su 600€, a iznos ulaznog PDV je 114.
10. Obračunati periodični finansijski rezultat po metodu troškova prodatih učinaka

8-2:

Trgovinsko preduzeće na veliko "Novito" imalo je sljedeći promet na dan 01.10.t.g.

Naziv računa	Promet dugovne strane	Promet potražne strane
AVR-Unaprijed plaćeni troškovi reklama (40 mjeseci)	80.000	70.000
Prihodi od prodaje robe		100.000
N. V. prodate robe	40.000	
Materijal	200	
Dobavljači u inostranstvu		5.000 (5.000\$)
Građevinski objekti	90.000	14.500
I.V. građevinskih objekata	4.000	10.000
Dobavljači u zemlji	1.300	12.000
Devizni račun	10.000	

Prenijeti dati promet na račune glavne knjige, a zatim hronološki i sistematski proknjižiti poslovne promjene uvažavajući sljedeće pretpostavke:

- a) obračunski period je tri mjeseca;
b) u magacinu se nalazi 200 kg materijala A nabavljen po sljedećim nabavnim cijenama:

I nabavka: $100\text{kg} \cdot 0,5\text{€/kg} = 50\text{€}$,

II nabavka: $70\text{ kg} \cdot 1\text{€/kg} = 70\text{€}$,

III nabavka: $50\text{kg} \cdot 1,6\text{€/kg} = 80\text{€}$

- Dobavljač nas obavještava knjižnim pismom da je zaračunao zateznu kamatu u iznosu od 50€.
- Odobren je nenamjenski dugoročni kredit u iznosu od 12.000€. Prema ugovoru polugodišnji iznos anuiteta je 1.500€. Iznos kamate je 500€
- Po fakturi/otpremnicu prodali smo 90 kg materijala A. Za obračun nabavne vrijednosti usvojen je metod prosječne cijene. Prodajna cijena materijala je 4€/kg. Obračunati pdv po opštoj stopi.
- Prema deviznom izvodu isplaćene su obaveze prema ino dobavljaču u cjelosti. Srednji kurs strane valute u odnosu na izvještajnu valutu na dan uplate je $1\$ = 1.1\text{€}$.
- Na osnovu odluke nadležnog organa i fakture prodat je građevinski objekat čija je nabavna vrijednost 12.000€, a otpisana vrijednost 4.000€. Prema fakturi prodajna vrijednost je 7.000€
- U toku perioda nastali su sljedeći troškovi : troškovi reklama koji su unaprijed plaćeni, tromjesečna obaveza za porez na imovinu u iznosu od 122€ (rješenje nadležnog organa), troškova amortizacije, ako je procijenjen vijek trajanja građ. objekta 50 godina i usvojen je linearni metod otpisa, troškove kamata po osnovu odobrenog nenamjenskog kredita.
- Građevinski objekat koji je potpuno otpisan, čija je nabavna vrijednost 10.000€, procijenjena vrijednost likvidacionog ostatka 500€, a troškovi rušenja prema fakturi bez PDV iznose 300€.